



SEE MORE JESUS · WANTTOSEEMORE.COM

Baebele E Reng Ka Ga Tlhoafalo? — Boinelo jwa Thapelo · Ditemana tsa KJV ka Dinomoro tsa Strong

A THAPELO LE TIRELO YA BODUMEDI · LOETO GO RALALA LETSATSI LOTLHE, MOSO, MOTSHEGARE, LE BOSIGO

Tlhoafalo — Thuto e e Motheo ya Baebele

MATSENO

Modimo ga a go tlogele gore o akanye letsatsi lotlhe gore a o tla ema kgotsa nnyaa. O tsentse karabo mo seatleng sa gago tota, mme o e bitsa tlhoafalo. Ga se diatla tse di tshwaregileng fela; ke pelo yotlhe e e beeitsweng mo selo se se lengwe, go simolola ka lesedi la ntlha la mosong go fitlha kwa mogopolong wa bofelo pele ga boroko. Dafide o ne a rapela maitseboa, le mosong, le motsh

MAFOKO A BOTLHOKWA A SEGERIKA

“**botlhale**” — **G4710 spoude** — phaphamalo, tlhokomelo e e tlhomameng, tlhoafalo

Itlhagiseng go dira gore pitso ya lona le kgetho ya lona di nne di sa reketlisege — mme le ka mohla ga lo kitla lo wa

“**tsomo ka natla**” — **G1567 ekzeteo** — go batla, go tsomaya (go batla thata)

o duela ba ba mo batlang ka tlhoafalo — tuelo ke ya ba ba mmatlang ka natla

DIKGANG TSA BOTLHOKWA TSA SEHEBERU

“**pheiseletso**” — **H2742 charuts** — bogale; sedirisiwa sa go bola; gouta e e phepafetseng; tshwetso

Monna wa tlhoafalo ke monna yo o ikemiseditseng, mme thoto ya gagwe e a tlhwalhwega — lefoko ka boalo ke gauta.

“**tlhwaafalo**” — **H3966 me'od** — maatla, thata, ka thata thata

disa pelo ya gago ka tlhoafalo yotlhe — ke gore, e disa ka nonofo yotlhe ya gago

“**batla e sale gale**” — **H7836 shachar** — go batla e sa le mo mosong, ka go sa

yo o batlang ka natla o phakela a tsoga le mahube; o senka pele, e seng morago

MOSO — MPATLE E SALE MO MOSONG

Proverbs 8:17 ↗ *read this in your Bible*

BAO BA MPATLANG PHAKELA BA TLA MPONA.

Psalm 5:3 ↗ *read this in your Bible*

GO BOSA KE TLA BAAKANYETSA THAPELO YA ME GO WENA → MME KE TLA LEBA KWA GODIMO.

Psalm 63:1 ↗ *read this in your Bible*

KE TLA GO BATLA E SA LE MASA → MOYA WA ME O NYORILWE WENA.

(Dikakanyo tsa me tsa botshelo — mo mosong ono, pele tiro ya letsatsi le e tsaya diatla tsa gago, e neye maatla a gago a ntlha go na le gore. Yo o batlang e sale go sa le phakela ga se ene yo o ratang Modimo go feta ba bangwe; ke ene yo o kopang pele, pele letsatsi le mo dirisa. Lebisa sefatlhogo sa gago kwa go ene pele o lebisa sefatlhogo sa gago kwa go se sengwe se sengwe gompiano.)

BOSIGO — MME KA MOSO KE TLA RAPELA

Psalm 55:17 ↗ *read this in your Bible*

MADINAMANE, LE MOSO, LE MOSHWEU, KE TLA RAPELA → MME O TLA UTLWA LENTSWE LA ME.

Ditiro 10:9 Erile letsatsi le le latelang, fa ba atamela motse, Petere a tlhatlogela kwa godimo ga ntlo ya gagwe go rapela. Go ne go le motshegare ebile o ne a tshwerwe ke tlala, mme erile dijo tsa motshegare di sa ntse di baakanngwa a bona ponatshegelo.

PETERO O NE A TLHATLOGELA MO MARULELONG GO RAPELA → KA NAKO YA BOROBA-MASHOME A MABEDI (LEKGOLO LA BOROBA-MASHOME A MABEDI).

II Petere 3:14 Ditsala tse di rategang, e re fa lo ntse lo lebeletse dilo tse go diragala le go tla ga gagwe, le kang thata go tshela lo sa leofe; lo bo lo nne kagiso mo go mongwe le mongwe gore a tle a lo itumelele motlhang a bowang.

NNA MATLHAGATLHAGA → BOFIWA KE ENA MO KAGISONG, LO SENA SEBE, LO SENA MOLATO.

(Dikakanyo tsa me tsa botho — motshegare, ema go tswa mo se seatla sa gago se se dirang sona, le fa e le motsotswana. Petere o ne a se kwa lefelong le le kgethegileng; o ne a le mo godimo ga ntlo e e tlwaelegileng, ka nako e e tlwaelegileng, mo bogareng jwa letsatsi le le tlwaelegileng. Gakologelwa temana e o e tshotseng go tswa mo mosong ono, e bue gape, mme morago o boele mo tirong ya gago. Se ke bonako jo bo bolokang go dira ka natla gore go se fetoge fela go tshwaraganela.)

BOSIGO — TLHATLHANYA BOSIGO LE MOSO

Psalm 63:6 ↗ *read this in your Bible*

KGA KE GOPOLA WENA MO BOLAONG JWA ME → KE BUA KA WENA MO DIOKESING TSA BOSIGO.

Joshua 1:8 ↗ *read this in your Bible*

O TLA THOTA MO GO YONE BOSIGO LE MOSO → MME O TLA DIRA TSELA YA GAGO GORE E ATLEGE.

Proverbs 4:23 ↗ *read this in your Bible*

ELETLA PELO YA GAGO KA TLHOAFALO YOTLHE → GONNE MO GA TSWA DITIRO TSA BOTSHELO.

(Megopolo ya me — mo bosigong jono, sekaseka letsatsi le fetile o le tsamaisa le ditemana tse o neng o di tshotse mo mosong le motshegare. Fa letsatsi le tsamaile sentle, leboga. Fa go sa ntse jalo, se ye go robala o le tshotse; le lore fa pele ga Modimo bosigong jono, mme pelo ya gago e bolokwe, e se tshwenyeye, fa o ikhutsa.)

LEFOKO LE LE TSHOLEDIWANG MO PELONG

II Petere 1:10 Jalo bakaulengwe ba ba rategang, dirang thata go supa tota gore lommogo le ba Modimo o ba biditseng le ba o ba tlhophileng, mme ga lo kitla lo kgotsa kgotsa lo wa.

NA LE TLHOAFALO GO DIRA GO BITSWA LE GO TLHOPHIWA GA LONA GA GO TIA → FA LO DIRA DILO TSE, LO KA SE KE LO KA WA KGOSI.

MAKGETHO A BOKHUTLO

Deuteronomy 6:7 ↗ *read this in your Bible*

DIRISA GOMPIENO

1. Mo mosong ono, pele ga o ja, bala temana ya mosong kwa godimo gangwe, mme o kope Modimo go go thusa go mmatla pele gompiano.

2. Mo motshegareng, ema go dira sengwe le sengwe se diatla tsa gago di se dirang metsotso e le mengwe e feletseng, o boeletse temana ya motshegare gape, mme morago o boele mo tirong ya gago.
3. Bosigo jono, pele ga o robala, bua lefoko le o le fitlhetseng mo pelong ya gago (2 Petoro 1:10) gape, mme o boeletse selo se le sengwe se se tswang mo letsatsing la gompiano se o se lebogelang.
4. Bosigo jono, disa pelo ya gago ka tlhoafalo yotlhe (Diane 4:23): fa bogale kgotsa tlhobaelo di sa ntse di le mo go wena go tswa mo letsatsing, bo bue mo thapelong pele ga o tswala matlho a gago, e le gore bo se ka jwa tsamaya go ya bosigong.

THOKO

Morena, ga o a ntlogela gore ke gakgamale gore a ke tla ema. O tsentse karabo mo seatleng sa me, mme o e bitsa go tlhoafala. Nkgonisa go tlhoafala letsatsi le, mo mosong ono, motshegare, le bosigo jono. A ke go batle e sale ka moso, mme ke go senke ka natla, gonne o duela ba ba go batlang ka tlhoafalo. Disa pelo ya me ka tlhoafalo yotlhe. O se ka wa ntetla go nna yo o eletsang mme a se na sepe, mme a ke fitlhelwe ke dira, ke fitlhelwe ke ikanyega. Nchafatsa mogopolo wa me, mme o tlise dikakanyo tsotlhe mo kutlong ya ga Keresete, gore ke tle ke tshelwe ke kagiso e e feletseng. Lorato mo bathong ba bantsi lo tla tsidifala pele bokhutlo bo tla; jalo nnaya tlhoafalo go itshoka go fitlha bokhutlong, ke se ka ka bapologa (Mathaio 24:13; Tshenolo 3:15-16). Nnaya go bontsha tlhoafalo e e tshwanang go fitlha kwa boitlhomamisong jo bo feletseng jwa tsholofelo, mme ke fitlhelwe ke wena ke le mo kagisong, ke se na molato, ka nako ya go tla ga gago. Jalo a go nne le tsela e e bulegileng thata go tsena mo bogosing jwa gago jwa bosakhutleng. Amen.

KWALO

II Petere 1:11 Mme Modimo o tlaa lo bulela dikgoro tsa legodimo go tsena mo Bogosing jo bo sa khutleng jwa Morena le mmoloki wa rona Jesu Keresete.

TSENO E E LO NEETSWENG KA BONTSI → MO BOGOSING JO BO SA KHUTLENG.

O TSHWANETSE GO DIRA ENG GO PHOLOSIWA?

Sheba thuto ya rona ya Baebele — "Ke Tshwanetse go Dira Eng go Bolokwa"

SOURCES & CREDITS

Scripture: Open Tswana Living NT (CC BY-SA 4.0) — a redistributable edition, looked up exactly and never machine-translated.

Alternate chapter/verse numbering reconciled with STEP Bible TVTMS (CC BY 4.0).

Strong's numbering & original-language data: OpenScriptures Hebrew Bible (CC BY 4.0); STEP Bible.org — TAHOT/TAGNT/TBESH/TBESG (CC BY 4.0); Robinson-Pierpont Byzantine Majority Text (Public Domain); Strong's dictionary, 1890 (Public Domain).

Typography: Google Noto fonts (SIL Open Font License 1.1).

© SEE MORE JESUS · wanttoseemore.com — shared under Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0).